

## CINC POËTAS OCCITANS DE UÈI

Felip Gardy\*

Coma tota escritura poètica inscrita dins l'espaci d'una lenga que sa situacion sociala demòra incèrta, rosegada del defòra tant coma del dedins pel desvolopar rabent d'una destruccion diglossica fòrta, la poësia *en archipèl*<sup>1</sup>: un còp levadas las referéncias necessàrias, mas gaire<sup>2</sup> fruchosas, a la lenga que partis a tròces, demòra pàs<sup>3</sup>, per l'escrivan, que de s'acarar, reguèrgue<sup>4</sup>, als mots e als images. Mai<sup>5</sup> que jamai, uèi, aquel acarament sembla de se complir dins la fragmentacion, l'òbra solitària amb sa quista<sup>6</sup> volontosa d'una votz, d'un dire possible, tot al còp reconstruccion individuala, d'intimitat estrecha, e navegacion dificila entre los tèxtes del present e del passat, totas lengas mescladas.

Dins aquel borbolh silenciós, aquel espandi blanc poblat d'escrituras a l'amagat, totes mai o mens ressons d'altres silencis, d'altres bolegatges<sup>7</sup> que se pòdon gaire percebre tant nos pareisson freules<sup>8</sup>, dessenhlar de tendéncias, de movements mai poderoses que dirián l'òdre dins aquel desòrdre, semblava una empresa<sup>9</sup> de pauc d'interés. Tant valiá, per ara, prepausar quelques finèstras sus aquel univèrs multiple, coma aitant de pèças d'un ensembs<sup>10</sup> que sos contorns e sas formas, cadun los poiriá puèi<sup>11</sup> imaginar, dins lo perlóngament dels poëmas.

Los poemas que legiretz aici, doncas, los cal prene coma los elements desparièrs<sup>12</sup> d'un edifici qu'existís pas que dins son absència. Es gaire possible de los rengar<sup>13</sup> clar dins los camins dubèrts per d'òbras que sa bastison<sup>14</sup> se pòt agachar<sup>15</sup> amb la distància que n'assegura la soliditat, la valor exemplara. D'òbras d'aquella mena, existisson, que son debanar, sus vint, trenta o quaranta ans e mai, se dònан coma de models possibles, ja reconeguts coma tals. Sufís<sup>16</sup> de mençonar de noms coma aqueles de Jòrgi Reboul (nascut en 1901), Max-F. Delavouët (1920), Bernat Manciet (1923),

1) archipèl: arxipèlag. 2) gaire: poc. 3) Pas: negació; una només. Aquí darrere del verb. 4) reguèrgue: rebel, aspre. 5) mai que mai: a més a més. 6) quistar: pidolar. 7) bolegatges: movements. 8) freules: fràgils, febles. 9) empresa: empresa. 10) ensembs: conjunt. 11) puèi: després. 12) desparièrs: diferents. 13) rengar: ordenar. 14) bastison: construcció. 15) agachar: veure. 16) sufís: n'hi ha prou.

Marcèla Delpastre (1925) e, dins las generacions mai recentas, los de Sèrgi Bec (1933) o Ives Rouquette (1936) per destriar, dins una producció abondosa, las refèrencias majoras (i caldriá apondre al mens lo nom de Renat Nelli, 1906-1982, que son obra poètica occitana foguet<sup>17</sup> e demòra<sup>18</sup> una font d'ample indiscutible). Pasmens<sup>19</sup> s'es volgut uèi privilegiar d'itinera里斯 mai joves, en camin de madurasons prometedoiras, segur, mas ja pron noirits<sup>20</sup> de recuèlhs e d'escritura per se pausar en referéncias novèlas, dins sas causidas<sup>21</sup> vesedoiras<sup>22</sup> tant coma a travèrs sos trantalhs<sup>23</sup> e sas interrogacions.

M'acontentarai, per pas orientar la lectura pel biais<sup>24</sup> de definicions trop redusèiras<sup>25</sup>, de joslinhar<sup>26</sup> la granda diversitat formala dels poèmas que seguisson. Rosalina Roche, e, mai encara, Joan Ives Casanòva an causit<sup>27</sup> de motlar son escritura dins la regularitat, de còps que i a plan<sup>28</sup> tiranica, de modèls ancians, coma aquel de la *sextina* medievala, tant de còps manejat pels poètas europèns dempuèi los assages pivelaires<sup>29</sup> del trobador del sègle XII Arnaut Daniel («Lo ferm voler qu'el cor m'intra/no, m pot jes becs escoissendre ni onglia ...»). A costat d'aquelas bastisons disciplinadas, que van querre la paraula lirica mai fonsa dins la quita «preson» de las formas mai clausas<sup>30</sup> d'aparéncia, l'escritura «prosaïca», quasiment, d'un Felip Angelau se noirís d'autras menas d'encantament de l'ieu: lo rajar sens fin dels mots e de las frasas, que sas regularitats naissen del balanç inacabable de la votz, e sas formas, dels crosaments sens relambi trepejats, de las repeticions volgudas e pacientament esprovadas. Amb Roland Pécout, lo rencontre se fa entre las colors del pintre<sup>31</sup>, aicí Van Gogh, del temps que passèt en Arles e dins l'espital-asili de Sant-Romieg-de-Provènça, e la lutz interiora dels mots e dels images. Alan Viaut, el, en partir d'una realitat viscuda, la del Medòc gascon, ont bufan las alenadas del *mahon*, lo vent calorent del miegjorn, bastís sos poèmas a l'entorn de la raretat dels mots, que n'enriquesis la preséncia absoluta.

Aitant<sup>32</sup>, doncas, d'abandons volontaris als flumes del verb, que d'eles prenon sas figuras e sos ritmes originals aquelas *isclas*<sup>33</sup> en archipèl que fan uèi, lo dire de la poèzia occitana mai recenta.

---

17) foguèt: fou. 18) demòra: és encara. 19) pasmens: tanmateix. 20) noirits: nodrits. 21) causidas: eleccions. 22) vesedoiras: visibles, que es poden veure. 23) trantalhs: vacil.lacions. 24) biasis: mode, manera. Aquí, camí. 25) redusèiras: reduïdes, tancades, reduccionsites. 26) joslinhar: sotalinear, subratllar. 27) causit: elegit. 28) plan: més. 29) pivelaires: fascinadors. 30) clausas: tancades. 31) pintre: pintor. 32) aitant: així. 33) isclas: illes.